```
                          UNITED STATES
              SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                     Washington, D.C. 20549

                          SCHEDULE 13D
          Under the Securities Exchange Act of 1934
                        Amendment No.1

                 Polo Ralph Lauren Corporation
- - ----------------------------------------------------------------------------
                        (Name of Issuer)


          Class A Common Stock, par value $0.01 per share
- - ----------------------------------------------------------------------------
                   (Title of Class of Securities)


                          731572103
          ------------------------------------------------------
                         (CUSIP Number)

                 David J. Greenwald, Esq.
                    Goldman, Sachs & Co.
                      85 Broad Street
                 New York, New York 10004
                      (212) 902-1000
          ------------------------------------------------------
          (Name, Address and Telephone Number of Person Authorized
                 to Receive Notices and Communications)

                        April 14, 1998
          ------------------------------------------------------
          (Date of Event which Requires Filing of this Statement)
```

If the filing person has previously filed a statement on Schedule 13G to report
the acquisition which is the subject of this Schedule 13D, and is filing this
schedule because of Rule 13d-1(b)(3) or (4), check the following box [ ].

Note: Six copies of this statement, including all exhibits, should be filed
with the Commission. See Rule 13d-1(a) for other parties to whom copies are
to be sent.

*The remainder of this cover page shall be filled out for a reporting person's
initial filing on this form with respect to the subject class of securities, and
for any subsequent amendment containing information which would alter
disclosures provided in a prior cover page.

The information required on the remainder of this cover page shall not be deemed
to be "filed" for the purpose of Section 18 of the Securities Exchange Act of
1934 ("Act") or otherwise subject to the liabilities of that section of the Act
but shall be subject to all other provisions of the Act (however, see the
Notes).

1   NAME OF REPORTING PERSON
    S.S. OR I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSONS

        THE GOLDMAN SACHS GROUP, L.P.

2   CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*   (a) [ ]
                                                         (b) [ ]

3   SEC USE ONLY

4   SOURCE OF FUNDS*

        AF-00

5   CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED
    PURSUANT TO ITEMS 2(d) or 2(e)   [ ]

6   CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

        DELAWARE

  NUMBER OF   7 SOLE VOTING POWER

    SHARES   0

 BENEFICIALLY   8 SHARED VOTING POWER

OWNED BY EACH   23,122,414

 REPORTING   9 SOLE DISPOSITIVE POWER

PERSON WITH   0

                 10 SHARED DISPOSITIVE POWER

                     23,122,414

11 AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON

        23,122,414

12 CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11)   [ ]
    EXCLUDES CERTAIN SHARES*

13 PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)

        40.6% (23.1% of outstanding shares of Class A Common Stock assuming all
        outstanding shares of Class B Common Stock and Class C Common Stock are
        converted into shares of Class A Common Stock)

14 TYPE OF REPORTING PERSON*

        HC-PN

                    *SEE INSTRUCTIONS BEFORE FILLING OUT!
           INCLUDE BOTH SIDES OF THE COVER PAGE, RESPONSES TO ITEMS 1-7
        (INCLUDING EXHIBITS) OF THE SCHEDULE, AND THE SIGNATURE ATTESTATION.

1   NAME OF REPORTING PERSON
     S.S. OR I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON

       GOLDMAN, SACHS & CO.

2   CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*   (a) [ ]
                                                         (b) [ ]

3   SEC USE ONLY

4   SOURCE OF FUNDS*

       AF-00

5   CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED
     PURSUANT TO ITEMS 2(d) or 2(e)   [x]

6   CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

       NEW YORK

  NUMBER OF   7 SOLE VOTING POWER

    SHARES   0

 BENEFICIALLY   8 SHARED VOTING POWER

OWNED BY EACH   23,122,414

 REPORTING   9 SOLE DISPOSITIVE POWER

PERSON WITH   0

                 10 SHARED DISPOSITIVE POWER

                     23,122,414

11   AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON

       23,122,414

12   CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11)   [ ]
     EXCLUDES CERTAIN SHARES*

13   PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)

       40.6% (23.1% of outstanding shares of Class A Common Stock assuming all
       outstanding shares of Class B Common Stock and Class C Common Stock are
       converted into shares of Class A Common Stock)

14   TYPE OF REPORTING PERSON*

       BD-PN-IA

                  *SEE INSTRUCTIONS BEFORE FILLING OUT!
         INCLUDE BOTH SIDES OF THE COVER PAGE, RESPONSES TO ITEMS 1-7
      (INCLUDING EXHIBITS) OF THE SCHEDULE, AND THE SIGNATURE ATTESTATION.

```
1   NAME OF REPORTING PERSON
    S.S. OR I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON

       GS CAPITAL PARTNERS, L.P.

2   CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*    (a)  [ ]
                                                        (b)  [ ]

3   SEC USE ONLY

4   SOURCE OF FUNDS*

       WC

5   CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED
    PURSUANT TO ITEMS 2(d) or 2(e)                        [ ]

6   CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

       DELAWARE

  NUMBER OF       7  SOLE VOTING POWER

    SHARES             0

 BENEFICIALLY    8  SHARED VOTING POWER

OWNED BY EACH       21,458,715

 REPORTING       9  SOLE DISPOSITIVE POWER

PERSON WITH         0

                 10  SHARED DISPOSITIVE POWER

                    21,458,715

11  AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON

       21,458,715

12  CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11)          [ ]
    EXCLUDES CERTAIN SHARES*

13  PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)

       38.5% (21.4% of  outstanding  shares of Class A Common Stock  assuming all
       outstanding  shares of Class B Common  Stock and Class C Common  Stock are
       converted into shares of Class A Common Stock)

14  TYPE OF REPORTING PERSON*

       PN
```

```
                *SEE INSTRUCTIONS BEFORE FILLING OUT!
         INCLUDE BOTH SIDES OF THE COVER PAGE, RESPONSES TO ITEMS 1-7
     (INCLUDING EXHIBITS) OF THE SCHEDULE, AND THE SIGNATURE ATTESTATION.
```

1   NAME OF REPORTING PERSON
    S.S. OR I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON

       GS ADVISORS, L.P.

2   CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*   (a) [ ]
                                                         (b) [ ]

3   SEC USE ONLY

4   SOURCE OF FUNDS*

       AF

5   CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED
    PURSUANT TO ITEMS 2(d) or 2(e)   [ ]

6   CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

       DELAWARE

 NUMBER OF   7 SOLE VOTING POWER

   SHARES   0

 BENEFICIALLY   8 SHARED VOTING POWER

OWNED BY EACH   21,458,715

 REPORTING   9 SOLE DISPOSITIVE POWER

PERSON WITH   0

               10 SHARED DISPOSITIVE POWER

                   21,458,715

11 AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON

       21,458,715

12 CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11)   [ ]
    EXCLUDES CERTAIN SHARES*

13 PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)

       38.5% (21.4% of outstanding shares of Class A Common Stock assuming all
       outstanding shares of Class B Common Stock and Class C Common Stock are
       converted into shares of Class A Common Stock)

14 TYPE OF REPORTING PERSON*

       PN

                    *SEE INSTRUCTIONS BEFORE FILLING OUT!
          INCLUDE BOTH SIDES OF THE COVER PAGE, RESPONSES TO ITEMS 1-7
       (INCLUDING EXHIBITS) OF THE SCHEDULE, AND THE SIGNATURE ATTESTATION.

1   NAME OF REPORTING PERSON
     S.S. OR I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON

        STONE STREET FUND 1994, L.P.

2   CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*   (a) [ ]
                                                          (b) [ ]

3   SEC USE ONLY

4   SOURCE OF FUNDS*

        WC

5   CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED
     PURSUANT TO ITEMS 2(d) or 2(e)   [ ]

6   CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

        DELAWARE

  NUMBER OF   7 SOLE VOTING POWER

    SHARES   0

 BENEFICIALLY   8 SHARED VOTING POWER

OWNED BY EACH   616,607

 REPORTING   9 SOLE DISPOSITIVE POWER

PERSON WITH   0

               10 SHARED DISPOSITIVE POWER

                   616,607

11   AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON

        616,607

12   CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11)   [ ]
     EXCLUDES CERTAIN SHARES*

13   PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)

        1.8% (.62% of outstanding shares of Class A Common Stock assuming all
        outstanding shares of Class B Common Stock and Class C Common Stock are
        converted into shares of Class A Common Stock)

14   TYPE OF REPORTING PERSON*

        PN

                    *SEE INSTRUCTIONS BEFORE FILLING OUT!
           INCLUDE BOTH SIDES OF THE COVER PAGE, RESPONSES TO ITEMS 1-7
        (INCLUDING EXHIBITS) OF THE SCHEDULE, AND THE SIGNATURE ATTESTATION.

1   NAME OF REPORTING PERSON
    S.S. OR I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON

       BRIDGE STREET FUND 1994, L.P.

2   CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*   (a) [ ]
                                                         (b) [ ]

3   SEC USE ONLY

4   SOURCE OF FUNDS*

       WC

5   CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED
    PURSUANT TO ITEMS 2(d) or 2(e)   [ ]

6   CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

       DELAWARE

 NUMBER OF   7 SOLE VOTING POWER

   SHARES   0

 BENEFICIALLY   8 SHARED VOTING POWER

OWNED BY EACH   645,657

 REPORTING   9 SOLE DISPOSITIVE POWER

PERSON WITH   0

                10 SHARED DISPOSITIVE POWER

                    645,657

11 AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON

       645,657

12 CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11)   [ ]
    EXCLUDES CERTAIN SHARES*

13 PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)

       1.9% (.64% of outstanding shares of Class A Common Stock assuming all
       outstanding shares of Class B Common Stock and Class C Common Stock are
       converted into shares of Class A Common Stock)

14 TYPE OF REPORTING PERSON*

       PN

                  *SEE INSTRUCTIONS BEFORE FILLING OUT!
        INCLUDE BOTH SIDES OF THE COVER PAGE, RESPONSES TO ITEMS 1-7
     (INCLUDING EXHIBITS) OF THE SCHEDULE, AND THE SIGNATURE ATTESTATION.

```
1   NAME OF REPORTING PERSON
    S.S. OR I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE PERSON

        STONE STREET FUNDING CORP.

2   CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*    (a)  [ ]
                                                         (b)  [ ]

3   SEC USE ONLY

4   SOURCE OF FUNDS*

        AF

5   CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED
    PURSUANT TO ITEMS 2(d) or 2(e)                          [ ]

6   CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION

        DELAWARE

  NUMBER OF        7  SOLE VOTING POWER

    SHARES                0

  BENEFICIALLY     8  SHARED VOTING POWER

 OWNED BY EACH          1,262,264

   REPORTING      9  SOLE DISPOSITIVE POWER

 PERSON WITH            0

                  10  SHARED DISPOSITIVE POWER

                        1,262,264

11  AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON

        1,262,264

12  CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11)            [ ]
    EXCLUDES CERTAIN SHARES*

13  PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)

        3.6% (1.3% of  outstanding  shares of Class A Common  Stock  assuming  all
        outstanding  shares of Class B Common  Stock and Class C Common  Stock are
        converted into shares of Class A Common Stock)

14  TYPE OF REPORTING PERSON*

        CO
```

                    *SEE INSTRUCTIONS BEFORE FILLING OUT!
          INCLUDE BOTH SIDES OF THE COVER PAGE, RESPONSES TO ITEMS 1-7
      (INCLUDING EXHIBITS) OF THE SCHEDULE, AND THE SIGNATURE ATTESTATION.

AMENDMENT NO. 1 TO SCHEDULE 13D
RELATING TO THE CLASS A COMMON STOCK OF
POLO RALPH LAUREN CORPORATION

GS Capital Partners, L.P. ("GS Capital"), GS Advisors, L.P. ("GS Advisors"), Stone Street Fund 1994, L.P. ("Stone Street"), Bridge Street Fund 1994, L.P. ("Bridge Street" and together with GS Capital and Stone Street, the "Limited Partnerships"), Stone Street Funding Corp. ("Funding Corp."), Goldman, Sachs & Co. ("Goldman Sachs") and The Goldman Sachs Group, L.P. ("GS Group" and, together with Goldman Sachs, GS Advisors, Funding Corp. and the Limited Partnerships, the "Filing Persons")./1/ hereby amend this statement on Schedule 13D filed with respect to the Class A Common Stock, $0.01 par value per share (the "Class A Common Stock"), of Polo Ralph Lauren Corporation, a Delaware corporation (the "Company"). Goldman Sachs and GS Group may be deemed, for purposes of this Statement, to beneficially own shares of Class A Common Stock through the Limited Partnerships. The Limited Partnerships own shares of Class C Common Stock, which is convertible into shares of Class A Common Stock. Goldman Sachs and GS Group each disclaims beneficial ownership of shares of Class A Common Stock beneficially owned by the Limited Partnerships to the extent of partnership interests in the Limited Partnerships held by persons other than Goldman Sachs, GS Group or their affiliates. In addition, Goldman Sachs and GS Group may be deemed to beneficially own shares of Class A Common Stock held in client accounts with respect to which Goldman Sachs or employees of Goldman Sachs have voting or investment discretion, or both ("Managed Accounts"). Goldman Sachs and GS Group disclaim beneficial ownership of the shares of Class A Common Stock held in Managed Accounts. Goldman Sachs and GS Group may also be deemed to beneficially own from time to time shares acquired in ordinary course trading activities by Goldman Sachs. Unless otherwise indicated, all capitalized terms used but not defined herein shall have the same meaning ascribed to them in the Schedule 13D.

This amendment is being filed to report a decrease in the percentage of the outstanding shares of Common Stock which may be deemed to be beneficially owned by certain of the Filing Persons resulting from a decrease in the number of shares held in Managed Accounts.

/1/ Neither the present filing nor anything contained herein shall be construed as an admission that any Filing Person constitutes a "person" for any purposes other than Section 13(d) of the Securities Exchange Act of 1934.

ITEM 2 is hereby amended as follows:

ITEM 2.   Identity and Background.

     ITEM 2 is hereby amended by amending Schedules II-A and II-B hereto, to
read in their entirety as attached hereto.

          ITEM 5 is hereby amended as follows:

ITEM 5.   Interest in Securities of the Issuer.

     (a) As of April 17, 1998, GS Capital beneficially owned, and GS Advisors,
L.P. may be deemed to have beneficially owned, 21,458,715 shares of Class A
Common Stock, representing approximately 38.5% of the outstanding shares of
Class A Common Stock reported to be outstanding as of February 10, 1998 (as
reported in the Company's Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended
December 27, 1997), assuming that all of GS Capital's shares of Class C Common
Stock but no other shares of Class C Common Stock were converted into shares of
Class A Common. Assuming all outstanding shares of Class B Common Stock and
Class C Common Stock were converted into shares of Class A Common Stock, GS
Capital would have beneficially owned, as of April 17, 1998, approximately 21.4%
of the outstanding shares of Class A Common Stock.

          As of April 17, 1998, Stone Street beneficially owned 616,607 shares of
Class A Common Stock, representing approximately 1.8% of the outstanding shares
of Class A Common Stock reported to be outstanding as of February 10, 1998 (as
reported in the Company's Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended
December 27, 1997), assuming that all of Stone Street's shares of Class C Common
Stock but no other shares of Class C Common Stock were converted into shares of
Class A Common. Assuming all outstanding shares of Class B Common Stock and
Class C Common Stock were converted into shares of Class A Common Stock, Stone
Street would have beneficially owned, as of April 17, 1998, approximately .62%
of the outstanding shares of Class A Common Stock.

     As of April 17, 1998, Bridge Street beneficially owned 645,657 shares of
Class A Common Stock, reperesenting approximately 1.9% of the outstanding shares
of Class A Common Stock reported to be outstanding as of February 10, 1998 (as
reported in the Company's Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended
December 27, 1997), assuming that all of Bridge Street's shares of Class C
Common Stock but no other shares of Class C Common Stock were converted into
shares of Class A Common. Assuming all outstanding shares of Class B Common
Stock and Class C Common Stock were converted into shares of Class A Common
Stock, Bridge Street would have beneficially owned, as of April 17, 1998,
approximately .64% of the outstanding shares of Class A Common Stock.

     As of April 17, 1998, Funding Corp., as the general partner of Stone Street
and the managing general partner of Bridge Street, may be deemed to have
beneficially owned 1,262,264 shares of Class A Common Stock beneficially owned
by Stone Street and Bridge Street, representing approximately 3.6% of the
outstanding shares of Class A Common Stock reported to be outstanding as of
February 10, 1998 (as reported in the Company's Quarterly Report on Form 10-Q
for the period ended December 27, 1997), assuming that all of Stone Street's and
Bridge Street's shares of Class C Common Stock but no other shares of Class C
Common Stock were converted into shares of Class A Common. Assuming that all
outstanding shares of Class B Common Stock and Class C Common Stock were
converted into shares of Class A Common Stock, Funding Corp. would be deemed to
have beneficially owned, as of April 17, 1998, approximately 1.3% of the
outstanding shares of Class A Common Stock.

As of April 17, 1998, Goldman Sachs and GS Group may be deemed to have beneficially owned 22,720,979 shares of Class A Common Stock which may be deemed to have been beneficially owned by the Limited Partnerships as herein described. In addition, as of April 17, 1998, Goldman Sachs and GS Group beneficially owned 1,000 shares of Class A Common Stock acquired in ordinary course trading activities, and may be deemed to have beneficially owned 400,435 shares of Class A Common Stock held in the Managed Accounts. Accordingly, as of April 17, 1998, Goldman Sachs and GS Group may be deemed to have beneficially owned approximately 40.6% of the shares of Class A Common Stock reported to be outstanding as of February 10, 1998 (as reported in the Company's Quarterly Report on Form 10-Q for the period ended December 27, 1997), assuming that all of the shares of Class C Common Stock owned by the Limited Partnerships were converted into shares of Class A Common. Assuming that all outstanding shares of Class B Common Stock and Class C Common Stock were converted into shares of Class A Common Stock, Goldman Sachs and GS Group would be deemed to have beneficially owned, as of April 17, 1998, approximately 23.1% of the outstanding shares of Class A Common Stock.

Goldman Sachs and GS Group disclaim beneficial ownership of (i) the shares of Class A Common Stock beneficially owned by the Limited Partnerships to the extent of partnership interests in the Limited Partnerships held by persons other than Goldman Sachs, GS Group or their affiliates and (ii) the shares of Class A Common Stock held in Managed Accounts.

None of the Filing Persons or, to the knowledge of any of the Filing Persons, any of the persons listed on Schedules I, II-A or II-B hereto, beneficially owned any shares of Common Stock as of April 17, 1998, other than as set forth herein.

(b) Each Filing Person shares the power to vote or direct the vote and to dispose or to direct the disposition of shares of Common Stock beneficially owned by such Filing Person as indicated in pages 2 through 8 above.

(c) Schedule IV sets forth transactions in the Class A Common Stock which have been effected during the period from February 13, 1998 through April 17, 1998, all of which were effected in the ordinary course of business of Goldman Sachs. The transactions in the Class A Common Stock, described in Schedule IV, were effected on the New York Stock Exchange, the Chicago Stock Exchange, and in the over-the-counter market. There were no purchases in the Class A Common Stock effected during this period.

Except as set forth on Schedule IV, no transactions in the Class A Common Stock were effected by Filing Persons or, to the knowledge of any of the Filing Persons, any of the persons listed on Schedules I, II-A or II-B hereto, during the period from February 13, 1998 through April 17, 1998.

(d) Except for clients of Goldman Sachs who may have the right to receive or the power to direct the receipt of dividends from, or the proceeds from the sale of, any shares of Common Stock held in Managed Accounts, no other person is known by any Filing Person to have the right to receive or the power to direct the receipt of dividends from, or the proceeds from the sale of, any shares of Common Stock beneficially owned by any Filing Person.

SIGNATURE

          After reasonable inquiry and to the best of my knowledge and
belief, I certify that the information set forth in this statement is true,
complete and correct.

  April 23, 1998

                              GOLDMAN, SACHS & CO.

                              By: /s/ Richard A. Friedman

                              Name: Richard A. Friedman
                              Title: Managing Director

                              THE GOLDMAN SACHS GROUP, L.P.
                              By: The Goldman Sachs Corporation,
                                  its general partner

                              By: /s/ Richard A. Friedman

                              Name: Richard A. Friedman
                              Title: Executive Vice President

                              GS ADVISORS, L.P.
                              By: GS Advisors, Inc., its general partner

                              By: /s/ Richard A. Friedman

                              Name: Richard A. Friedman
                              Title: President

                              GS CAPITAL PARTNERS, L.P.
                              By: GS Advisors, L.P., its general partner
                              By: GS Advisors, Inc., its general partner

                              By: /s/ Richard A. Friedman

                              Name: Richard A. Friedman
                              Title: President

                              STONE STREET FUND 1994, L.P.
                              By: Stone Street Funding Corp.,
                                  its general partner

                              By: /s/ Richard A. Friedman

                              Name: Richard A. Friedman
                              Title: Vice President

                              BRIDGE STREET FUND 1994, L.P.
                              By: Stone Street Funding Corp.,
                                  its managing general partner

                              By: /s/ Richard A. Friedman

                              Name: Richard A. Friedman
                              Title: Vice President

                              STONE STREET FUNDING CORP.

                              By: /s/ Richard A. Friedman

                              Name: Richard A. Friedman
                              Title: Vice President

The name, position and present principal occupation of each director and executive officer of GS Advisors, Inc., the sole general partner of GS Advisors, L.P., which is the sole general partner of GS Capital Partners, L.P., are set forth below.

The business address for all the executive officers and directors listed below except Henry Cornell and Barry S. Volpert is 85 Broad Street, New York, New York 10004. The business address of Henry Cornell is 3 Garden Road, Hong Kong. The business address of Barry S. Volpert is 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, England.

All executive officers and directors listed below are United States citizens.

Name	Position	Present Principal Occupation
Richard A. Friedman	Director/President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Terence M. O'Toole	Director/Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Elizabeth S. Cogan	Treasurer	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Joseph H. Gleberman	Director/Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Henry Cornell	Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs (Asia) L.L.C
Barry S. Volpert	Director/Vice President	Managing Director of Goldman Sachs International
Eve M. Gerriets	Vice President/Secretary	Vice President of Goldman, Sachs & Co.
David J. Greenwald	Assistant Secretary	Vice President of Goldman, Sachs & Co.
C. Douglas Fuge	Assistant Treasurer	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Katherine B. Enquist	Vice President	Vice President of Goldman, Sachs & Co.

The name, position and present principal occupation of each director and executive officer of Stone Street Funding Corp., the sole general partner of Stone Street Fund 1994, L.P. and the managing general partner of Bridge Street Fund 1994, L.P., are set forth below.

The business address for each of the executive officers and directors listed below is 85 Broad Street, New York, New York 10004.

All executive officers and directors listed below are United States citizens.

Name	Position	Present Principal Occupation
Richard A. Friedman	Director/Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Jeffrey B. Goldenberg	Director/Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
William J. McMahon	Director/Vice President	Vice President of Goldman, Sachs & Co.
Dinakar Singh	Director/Vice President	Vice President of Goldman, Sachs & Co.
Jonathan L. Kolatch	Director/Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Sanjeev K. Mehra	Director/Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Eric M. Mindich	Director/Vice President/Treasurer	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Peter G. Sachs	Director/Vice President	Limited Partner of The Goldman Sachs Group, L.P.
Glenn R. Fuhrman	Director/Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Peter M. Sacerdote	Director/Chairman/C.E.O./ President	Limited Partner of The Goldman Sachs Group, L.P.
David J. Greenwald	Vice President	Vice President of Goldman, Sachs & Co.
Esta E. Stecher	Vice President	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Richard A. Yacenda	Vice President	Vice President of Goldman, Sachs & Co.
C. Douglas Fuge	Assistant Treasurer	Managing Director of Goldman, Sachs & Co.
Eve M. Gerriets	Vice President/Secretary	Vice President of Goldman, Sachs & Co.
Katherine B. Enquist	Vice President	Vice President of Goldman, Sachs & Co.

Purchases	Sales	Price	Trade Date	Settlement Date
	300	28.5625	14-Apr-98	14-Apr-98
	200	29.9460	31-Mar-98	3-Apr-98
	500	29.9460	31-Mar-98	3-Apr-98
	200	29.9460	31-Mar-98	3-Apr-98
	500	29.8125	23-Mar-98	26-Mar-98
	1,000	30.1875	20-Mar-98	25-Mar-98
	1,000	30.1875	20-Mar-98	25-Mar-98
	1,000	30.1875	20-Mar-98	25-Mar-98
	1,000	30.0250	23-Mar-98	26-Mar-98
	2,000	30.1875	20-Mar-98	25-Mar-98
	1,000	29.6250	26-Mar-98	31-Mar-98
	2,000	30.1875	20-Mar-98	25-Mar-98
	1,500	27.5625	16-Apr-98	21-Apr-98
	2,000	30.2500	19-Mar-98	24-Mar-98
	3,000	29.0000	18-Mar-98	23-Mar-98
	2,000	30.3750	23-Mar-98	26-Mar-98
	1,000	30.3125	19-Mar-98	24-Mar-98
	2,000	30.1875	20-Mar-98	25-Mar-98
	1,000	29.7500	31-Mar-98	3-Apr-98
	1,000	29.2500	3-Apr-98	8-Apr-98
	1,000	28.7500	3-Apr-98	7-Apr-98
	500	30.1250	30-Mar-98	2-Apr-98
	700	30.1250	30-Mar-98	2-Apr-98
	1,250	29.6250	17-Mar-98	20-Mar-98
	13,500	29.4020	17-Mar-98	20-Mar-98
	9,000	29.4020	17-Mar-98	20-Mar-98
	1,000	29.4020	17-Mar-98	20-Mar-98
	250	29.4020	17-Mar-98	20-Mar-98
	2,000	29.4020	17-Mar-98	20-Mar-98
	500	29.4020	17-Mar-98	20-Mar-98
	1,000	29.4020	17-Mar-98	20-Mar-98
	500	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	2,000	29.5625	6-Apr-98	9-Apr-98
	700	29.1875	17-Mar-98	20-Mar-98
	6,000	29.5625	6-Apr-98	9-Apr-98
	500	29.6250	27-Mar-98	1-Apr-98
	2,160	27.8125	16-Apr-98	21-Apr-98
	4,000	28.0625	15-Apr-98	20-Apr-98
	500	29.3125	17-Mar-98	20-Mar-98
	300	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	300	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	300	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	100	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	300	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	400	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	200	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	300	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	200	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	350	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	500	29.0694	17-Mar-98	20-Mar-98
	1,000	29.8750	1-Apr-98	6-Apr-98
	320	30.0625	20-Mar-98	25-Mar-98
	140	29.2500	7-Apr-98	13-Apr-98
	4,500	30.0000	20-Mar-98	25-Mar-98
	250	30.0000	20-Mar-98	25-Mar-98
	500	29.3750	8-Apr-98	14-Apr-98
	500	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98

Purchases	Sales	Price	Trade Date	Settlement Date
	1,000	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	150	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	200	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	500	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	500	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	300	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	500	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	200	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	200	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	200	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	750	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	500	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	1,000	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	200	28.1250	15-Apr-98	15-Apr-98
	5,000	29.6875	26-Mar-98	31-Mar-98
	400	29.3750	17-Mar-98	20-Mar-98
	200	30.1250	31-Mar-98	3-Apr-98
	450	29.6250	3-Apr-98	8-Apr-98
	250	29.0000	18-Mar-98	23-Mar-98
	500	30.0000	2-Apr-98	7-Apr-98
	500	30.5000	23-Mar-98	26-Mar-98
	200	30.5000	23-Mar-98	26-Mar-98
	500	30.5000	23-Mar-98	26-Mar-98
	500	30.5000	23-Mar-98	26-Mar-98
	400	30.5000	23-Mar-98	26-Mar-98
	500	30.5000	23-Mar-98	26-Mar-98
	500	30.5000	23-Mar-98	26-Mar-98
	6,000	28.5625	14-Apr-98	17-Apr-98
	14,000	29.0000	18-Mar-98	23-Mar-98
	500	29.6875	30-Mar-98	2-Apr-98
	7,500	29.5625	30-Mar-98	2-Apr-98
	1,500	30.2500	24-Mar-98	27-Mar-98
	5,000	28.5000	14-Apr-98	17-Apr-98
	3,300	28.6875	14-Apr-98	17-Apr-98
	1,700	28.4375	14-Apr-98	17-Apr-98